

REPUBLIKA SRPSKA
VLADA

PRIJEDLOG
(po hitnom postupku)

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POREZU NA DOHODAK

Banja Luka, decembar 2025. godine

**Prijedlog
(po hitnom postupku)**

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O POREZU NA DOHODAK**

Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24) u članu 4. u stavu 4. nakon riječi: „malog poljoprivrednika“ dodaju se zapeta i riječi: „radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera“.

Član 2.

U članu 8. u stavu 2. u tački 11) poslije riječi: „zaposlenom“ dodaje se zapeta, a riječ: „i“ briše se.

U tački 12) poslije riječi: „odnosa“ dodaju se zapeta i nova tačka 13) koja glasi:

„13) dio plate radnika koji u Republici Srpskoj ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja i dio plate radnika koji ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, u neto iznosu od 50 KM mjesečno“.

U stavu 4. u tački 12) poslije riječi: „i drugo)“ dodaju se zapeta i riječi: „kao i na obveznice koje emituje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske“.

Član 3.

U članu 36a. u tački 4) poslije riječi: „imovini“ dodaju se riječi: „iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona“.

Član 4.

U članu 52. u tački 9) poslije riječi: „sticanje“ dodaje se zapeta, a riječ: „i“ briše se.

Poslije tačke 9) dodaje se nova tačka 10) koja glasi:

„10) prihodi ostvareni u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni angažman na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera,“.

Dosadašnja tačka 10) postaje tačka 11).

Član 5.

Poslije člana 52. dodaje se novi član 52a. koji glasi:

„Član 52a.

(1) Porez na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera plaća se u iznosu od 9 KM za svaki dan radnog angažovanja u skladu sa propisom kojim se uređuje radno angažovanje na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

(2) Porez iz stava 1. ovog člana plaća lice koje radno angažuje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec za sva radno angažovana lica u prethodnom mjesecu.

(3) Porez se plaća istovremeno sa uplatom doprinosa utvrđenih propisom kojim se uređuje plaćanje doprinosa.

(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju rokove i način podnošenja prijave za porez iz stava 1. ovog člana.“

Član 6.

U članu 53. nakon riječi: „dohotka“ dodaju se zapeta i riječi: „osim dohotka po osnovu radnog angažmana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera,“.

Član 7.

U članu 61a. u stavu 4. riječi: „dohodaka iz člana 59. stav 2. ovog zakona i“, brišu se. Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„(5) Ovaj član primjenjuju se i na isplate koje vrše obveznici poreza na dohodak iz ovog zakona nerezidentima pravnim licima.“

Član 8.

Poslije člana 61a. dodaje se novi član 61b. koji glasi:

„Član 61b.

(1) Obveznik podnošenja poreskih prijave na osnovu ovog zakona dužan je da u rokovima propisanim ovim zakonom podnese prijavu Poreskoj upravi u kojoj iskazuje i sve prihode koji su u skladu sa ovim zakonom oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

(2) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje obrazac prijave, kao i način prijavljivanja ovih podataka.“

Član 9.

Poslije člana 70. dodaje se novi član 71a. koji glasi:

„Član 71a.

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o porezu na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera (član 52a),

2) Pravilnik o podnošenju prijave za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak (član 61b).“

Član 10.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2026. godine.

Broj:

Datum:

PREDSJEDNIK
NARODNE SKUPŠTINE

Nenad Stevandić

OBRAZLOŽENJE
ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
(po hitnom postupku)

I USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak sadržan je u Amandmanu XXXII na član 68. t. 7. i 18. Ustava Republike Srpske, prema kojima Republika Srpska uređuje i osigurava bankarski i poreski sistem, kao i druge odnose od interesa za Republiku u skladu sa Ustavom Republike Srpske.

Članom 70. tačka 2. Ustava Republike Srpske propisano je da Narodna skupština Republike Srpske donosi zakone, druge propise i opšte akte.

II USKLAĐENOST SA USTAVOM, PRAVNIM SISTEMOM I PRAVILIMA NORMATIVNOPRAVNE TEHNIKE

Prema Mišljenju Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, broj: 22.03-020-3402/25 od 1. decembra 2025. godine, a ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u Amandmanu XXXII na član 68. t. 7. i 18. Ustava Republike Srpske, prema kojima Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje poreski sistem i druge odnose od interesa za Republiku, a prema članu 62. stav 2. Ustava propisano je da su sredstva budžeta porezi, takse i drugi zakonom utvrđeni prihodi. Takođe, članom 70. tačka 2. Ustava propisano je da Narodna skupština donosi zakone, druge propise i opšte akte.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi oslobađanja od oporezivanja dijela ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu u Republici za poslove za koje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja, kao i za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno trogodišnje srednje obrazovanje, kao i na obveznice koje emituje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave.

Dopunjena je odredba kojom se uređuje ostali dohodak, tako da se njime smatraju i prihodi ostvareni radnim angažmanom na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera. Pored navedenog, utvrđen je iznos poreza na dohodak na dnevnicu koju ostvaruju lica angažovana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, a obveznik uplate poreza je lice koje ih angažuje i obavezan je da plaćanje poreza izvrši istovremeno sa uplatom doprinosa. Imajući u vidu naprijed navedena rješenja, usklađena je i odredba kojom je propisana osnovica poreza na ostali dohodak.

Precizirane su odredbe kojim se uređuje plaćanje poreza po odbitku, te je normirana obaveza podnošenja poreskih prijava za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

Ovaj sekretarijat konstatuje da je obrađivač, u skladu sa članom 213. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20), naveo razloge za hitno donošenje ovog zakona.

Takođe, obrađivač je, u skladu sa članom 109. Ustava Republike Srpske, naveo razloge za ranije stupanje na snagu ovog zakona.

Sekretarijat za zakonodavstvo je uputio određene sugestije koje su se odnosile na poboljšanje teksta Zakona, kao i na njegovo usklađivanje sa Pravilima za izradu zakona i drugih propisa Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 24/14), što je obrađivač u cijelosti prihvatio i ugradio u tekst Prijedloga.

Budući da je Republički sekretarijat za zakonodavstvo utvrdio da je ovaj prijedlog usklađen sa Ustavom, pravnim sistemom Republike i Pravilima za izradu zakona i drugih

propisa Republike Srpske, mišljenja smo da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (po hitnom postupku) može uputiti dalje na razmatranje.

III USKLADENOST SA PRAVNIM PORETKOM EVROPSKE UNIJE

Prema Mišljenju Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju broj: 17.03-020-3423/25 od 1. decembra 2025. godine, a nakon uvida u propise Evropske unije i analize odredaba Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (po hitnom postupku), nisu ustanovljeni obavezujući izvori prava EU relevantni za predmet uređivanja dostavljenog prijedloga. Zbog toga u Izjavi o usklađenosti stoji ocjena „Neprimjenjivo“.

IV RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

U poreskom sistemu svake države jedan od najznačajnijih poreskih oblika je porez na dohodak. Značaj poreza na dohodak ogleda se ne samo u njegovoj finansijskoj izdašnosti, već i u njegovoj upotrebi kao elastičnog i vrlo efikasnog instrumenta ekonomske i socijalne politike. Porez na dohodak je izuzetno komplikovan poreski oblik iz razloga što je potrebno utvrditi vrstu i visinu prihoda, poreska oslobođanja, poresku osnovicu, kako u kvalitativnom tako i u kvantitativnom smislu, vodeći računa o srazmjernosti opterećenja različitih vrsta dohotka, uvažavajući njihovu specifičnost, da bi se postigla i socijalna politika redistribucije. Porez na dohodak na strani državne uprave pretpostavlja postojanje organizovane poreske uprave, ali i veliki stepen spremnosti poreskih obveznika za saradnju, te dobar sistem evidencije podataka potrebnih za utvrđivanje samog poreza.

Porez na dohodak je svakako jedna od najvažnijih poluga fiskalne politike u svakom poreskom sistemu jedne zajednice, pa tako i Republike Srpske. O tome govori i činjenica da se Zakon o porezu na dohodak veoma često mijenja, ne samo kod nas već i u svim zemljama, kako bi se ostvarila primarno redistributivna funkcija ovog važnog poreza. Predloženom izmjenom se takođe postiže ta funkcija.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi oslobođanja od oporezivanja dijela ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu u Republici za poslove za koje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja, kao i za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno trogodišnje srednje obrazovanje.

Ovim zakonom propisuje se oslobođanje od obaveze plaćanja poreza na dio ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu za poslove za čije obavljanje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja i na dio ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, u neto iznosu od 50 KM mjesečno.

Pored navedenog, propisuje se oslobođanje od obaveze plaćanja poreza na dohodak po osnovu kamate na obveznice koje emituje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske.

Takođe, ovim zakonom se sa ciljem suzbijanja sive ekonomije u pogledu isplaćivanja naknada za određeni vid privremenog i sezonskog rada utvrđuje iznos poreza na dohodak na dnevnicu koju ostvaruju lica angažovana na tim poslovima. Ova izmjena je predložena istovremeno sa Zakonom o radnom angažovanju na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera koji sadrži materijalne odredbe kojima se uređuje ovakav oblik angažmana. Iznos predloženog poreza na dohodak je 9 KM za dnevnicu koja shodno odredbama pomenutog zakona ne može biti viša od 150 KM.

Iznos od 9 KM odgovara iznosu poreza na dohodak prema stopi od 13% na dnevnicu koja iznosi 60 KM (neto). Dakle, isplatilac naknade za radni angažman lica na sezonskim i

drugim poslovima privremenog karaktera može isplatiti dnevnicu angažovanom licu u maksimalnom iznosu od 150 KM, sa 60% nižim iznosom poreza.

Predmetnim zakonom se vrši i korekcija u oslobođanjima poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka, na način da se sužava oslobođanje za imovinu koju obveznik ima u svom vlasništvu preko sedam godina, na nepokretnosti koje obveznik u svom vlasništvu ima preko sedam godina. Važećom odredbom oslobođeni su obveznici plaćanja poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka ukoliko su vlasnici bilo koje imovine (akcija, udjela u kapitalu, autorskih prava, prava građenja, nepokretnosti) duže od sedam godina. Međutim, poreski smisao, a i socijalni i fiskalni smisao ovog oslobođanja je oslobođanje samo onih poreskih obveznika koji nepokretnosti za stanovanje imaju u svom vlasništvu duže od sedam godina, jer je jasno da kupovina takvih nepokretnosti nije izvršena sa namjerom ostvarivanja prihoda, već ima svoju drugačiju funkciju. Sa druge strane, kupovina i prodaja akcija, udjela u kapitalu, autorskih prava ima svoju investicionu funkciju, ne socijalnu, egzistencijalnu, pa je i opravdano i neophodno ovakvu kapitalnu dobit i oporezovati. Oslobođanje oporezivanja kapitalnih dobitaka od investicija ima suprotnu funkciju, podstiče stvaranje prihoda (bogatstva) koji nije oporezovan što je u suprotnosti i sa osnovnim načelom oporezivanja prema ekonomskoj snazi.

Predloženim zakonom uvodi se obaveza podnošenja poreskih prijava za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak, sve u funkciji suzbijanja sive ekonomije, doprinosa boljem i ciljanom usmjeravanju poreskih politika i poreskoj transparentnosti.

Na kraju ovim zakonom briše se dio odredbe člana 61a. Zakona kojim se koriguje odredba o plaćanju poreza po odbitku za nerezidente. Dio odredbe čije brisanje je predloženo odnosi se na ostale vidove plaćanja poreza po odbitku, dok se predmetni član 61a. odnosi na plaćanje poreza po odbitku za nerezidente u Republici Srpskoj.

V RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Članom 213. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/20) data je mogućnost, izuzetno, za donošenje zakona po hitnom postupku u slučaju kada se zakonom uređuju pitanja i odnosi nastali usljed okolnosti koje nisu mogle da se predvide, a nedonošenje zakona bi moglo prouzrokovati štetne posljedice po život i zdravlje ljudi, bezbjednost Republike i rad organa i organizacija, te ako je to u opštem interesu.

Ovim zakonom se primarno oslobađa dio plate radnika koji imaju najniža primanja u Republici Srpskoj od poreza na dohodak, a posljedično i doprinosa, kako je to i utvrđeno i predloženo od Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske.

Kako se odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj donosi i primjenjuje od 1. januara 2026. godine za 2026. godinu, neophodno je i ovaj zakon donijeti po hitnom postupku kako bi stupio na snagu istovremeno sa odlukom o najnižoj plati.

Takođe, s ciljem suzbijanja sive ekonomije, doprinosa boljem i ciljanom usmjeranju poreskih politika i poreskoj transparentnosti, predloženim zakonom propisano je kako se utvrđuje porez na dohodak na dnevnicu koju ostvaruju lica angažovana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, kao i oslobođanje poreskih obveznika plaćanja kapitalnog dobitka na prenos nepokretnosti za stanovanje koju je imao u svom vlasništvu duže od sedam godina, kako bi se napravila razlika u odnosu na kapitalni dobitak koji je poreski obveznik ostvarivao kupovinom i prodajom akcija, udjela u kapitalu, autorskih prava.

Iz navedenih razloga, ovaj zakon je neophodno donijeti u što kraćem roku, a to podrazumijeva njegovo donošenje po hitnom postupku

VI OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH RJEŠENJA

Članom 1. dopunjava se član 4. stav 4. tako što se propisuje da se, pored poreza na dohodak malog preduzetnika, malog poljoprivrednika i dohodak iz stranih izvora, dohodak radno angažovanog lica na sezonskih i drugim poslovima privremenog karaktera takođe plaća u skladu sa posebnim odredbama ovog zakona.

Članom 2. propisano je oslobađanje oporezivanja dijela ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu za poslove za čije obavljanje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja i dijela plate radnika koju ostvaruje za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, u neto iznosu od 50 KM mjesečno.

Članom 3. vrši se korekcija u članu 36a. stav 4. u pogledu oslobađanja poreza na dohodak od kapitalnih dobitaka, kod imovine koju je poreski obveznik imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje sedam godina prije izvršenog prenosa.

Članom 4. propisano je da se ostalim dohotkom smatraju i prihodi ostvareni u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni angažman na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Članom 5. dodaje se novi član 52a. u osnovni tekst Zakona, a kojim se uređuje kako se utvrđuje iznos poreza na dohodak na dnevnicu koju ostvaruju lica angažovana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera, kao i ko plaća navedeni porez i na koji način.

Članom 6. vrši se usklađivanje odredbe kojom je propisana osnovica poreza na ostali dohodak u odnosu na odredbe o oporezivanju radno angažovanih lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.

Članom 7. briše se dio odredbe 61a. Zakona koji se odnosi na ostale vidove plaćanja poreza po odbitku. Za ostale vidove plaćanja poreza po odbitku postoji normirana prekršajna kazna u iznosu poreza koji je trebao biti plaćen tako da je korektivna funkcija odredbe na ovaj način već ostvarena.

Članom 8. dodaje se novi član 61b. u osnovni tekst Zakona, kojim se propisuje obaveza podnošenja poreskih prijava za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

Član 9. propisuje se rok za donošenje podzakonskih akata.

Član 10. sadrži završnu odredbu kojom je propisano da ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2026. godine, odnosno na početku poreskog perioda.

VII RAZLOG ZA RANIJE STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Članom 109. Ustava Republike Srpske propisano je da zakoni i drugi opšti akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja, a da mogu stupiti na snagu ranije u naročito opravdanim okolnostima.

Razlozi prijevremenog stupanja na snagu nalaze se u činjenici da se radi o poreskom zakonu koji je vezan za fiskalnu godinu koja odgovara suštinski kalendarskoj godini.

VIII FINANSIJSKA SREDSTVA I EKONOMSKA OPRAVDANOST DONOŠENJA ZAKONA

Procjenjuje se da će usvajanjem predloženog rješenja iz člana 2. Zakona, kojim je propisano oslobađanje oporezivanja na dio ličnog primanja radnika koji ostvaruju platu u Republici za poslove za koje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja, kao i za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, doći do gubitka poreskih prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 6,2 miliona KM na

godišnjem nivou (od toga 4,6 miliona KM će biti gubitak prihoda Budžeta Republike Srpske, a 1,6 miliona KM biće gubitak prihoda jedinica lokalne samouprave). Takođe, predviđa se da će usvajanje ovog rješenja imati efekat na prihode od doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji će se prikupiti u iznosu manjem za oko 23,9 miliona KM na godišnjem nivou. Posmatrano po vrstama doprinosa, gubitak prihoda se predviđa kod: doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje 14,3 miliona KM (gubitak prihoda Budžeta Republike Srpske), doprinosa za zdravstveno osiguranje 7,8 miliona KM, doprinosa za dječiju zaštitu 1,3 miliona KM i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti 0,5 miliona KM.

ZAKON O POREZU NA DOHODAK

(Tekst predloženih izmjena i dopuna ugrađen u osnovni tekst Zakona)

Član 4.

- (1) Porez na dohodak od ličnih primanja plaća se po stopi od 8%.
- (2) Porez na prihod od samostalne djelatnosti plaća se po stopi od 10%.
- (3) Porez na dohotke iz člana 3. stav 1. t. 3), 4), 5) i 7) ovog zakona plaća se po stopi od 13%.
- (4) Porez na dohodak malog preduzetnika, malog poljoprivrednika, **radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera** i dohodak iz stranih izvora plaća se u skladu sa posebnim odredbama ovog zakona.

Član 8.

- (1) Porez na dohodak ne plaća se na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Republici Srpskoj.
- (2) Porez na dohodak ostvaren po osnovu radnog odnosa ne plaća se na:
 - 1) otpremninu prilikom odlaska u penziju do visine tri posljednje isplaćene plate licu koje odlazi u penziju,
 - 2) otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa isplaćenu do minimalnog iznosa propisanog zakonom kojim se uređuju radni odnosi,
 - 3) nadoknadu troškova iz zdravstvenog osiguranja, osim naknada plate,
 - 4) jednokratnu pomoć po osnovu rođenja djeteta koju poslodavac isplati zaposlenom do visine jedne prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku,
 - 5) jednokratnu pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana njegove uže porodice, ili teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti zaposlenog, do iznosa tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku,
 - 6) jednokratnu pomoć za sanaciju štete nastale kao posljedica elementarnih nepogoda ili prirodne katastrofe koju poslodavac isplaćuje zaposlenom do iznosa tri prosječne neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku,
 - 7) poklone koje daju poslodavci za djecu zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom praznika, koji iznose do 100 KM po djetetu na godišnjem nivou,
 - 8) nadoknadu troškova smještaja koji poslodavac obezbjeđuje zaposlenom upućenom na privremeni rad u drugo mjesto gdje se obavlja djelatnost, ukoliko je neophodno da zaposleni koristi smještaj radi obavljanja radnih zadataka, do visine stvarnih troškova,
 - 9) nadoknadu putnih troškova i dnevnica zaposlenima u svrhu službenih putovanja ili privremenog obavljanja radnih zadataka i članovima organa udruženja građana po pozivu organa, do iznosa utvrđenog aktom Vlade Republike Srpske,
 - 10) naknade troškova prevoza na posao i sa posla do visine cijene prevozne karte u javnom prevozu,
 - 11) troškove pripremanja toplog obroka u vlastitim restoranima kod poslodavca ili toplog obroka isporučenog poslodavcu od lica registrovanog za usluge keteringa, a najviše do

0,75% prosječne neto plate u Republici za prethodnu godinu prema posljednjem podatku Republičkog zavoda za statistiku, dnevno po zaposlenom,

12) kamatu na naplaćena potraživanja iz radnog odnosa,

13) dio plate radnika koji u Republici Srpskoj ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se ne zahtijeva određeni stepen obrazovanja i dio plate radnika koji ostvaruje platu za poslove za čije obavljanje se zahtijeva najmanje stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine, u neto iznosu od 50 KM mjesečno.

(3) Članovima uže porodice zaposlenog, u smislu stava 2. tačka 5) ovog člana, smatraju se: bračni i vanbračni supružnici, djeca i usvojenici, roditelji i usvojioци, kao i braća i sestre koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa zaposlenim.

(4) Porez na dohodak ostvaren po drugom osnovu ne plaća se na:

1) penzije,

2) primanja ostvarena po osnovu prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih žrtava rata,

3) primanja po osnovu dječijeg i materinskog dodatka i novčane pomoći za opremu novorođene djece u skladu sa propisima kojima se uređuje dječija zaštita,

4) stipendije učenicima i studentima na redovnom školovanju koje iznose do 75% prosječne mjesečne neto plate u Republici Srpskoj prema posljednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku,

5) naknade učenicima na praktičnoj nastavi koja je ostvarena kod poslodavca, a nastava se obavlja u skladu sa propisima kojima se uređuje srednje obrazovanje, najviše do iznosa od 50% najniže plate utvrđene u Republici Srpskoj,

6) naknadu za vrijeme nezaposlenosti, u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast zapošljavanja i prava tokom nezaposlenosti,

7) novčana davanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita,

8) primanja po osnovu organizovane socijalne i humanitarne pomoći,

9) isplatu osiguranih suma osiguranja imovine i lica, kao i na isplatu osiguranih suma osiguranja lica kojima se nadoknađuje pretrpljena šteta, osim na isplatu osiguranja za izmaklu korist ili dobit,

10) konačnu isplatu životnog osiguranja, osim iznosa uplaćene premije životnog osiguranja do 1.200 KM godišnje,

11) naknadu stvarne materijalne i nematerijalne štete, uključujući i kamatu na dosuđene iznose naknade štete,

12) prihode po osnovu kamate na štednju u bankama, štedionicama i štednokreditnim zadrugama, dobrovoljnim penzijskim fondovima, bankovnim računima (žiro račun, devizni računi i drugo), **kao i na obveznice koje emituje Republika Srpska ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske.**

13) premije, subvencije i regres iz budžeta Republike Srpske, kao i na PDV nadoknade u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrijednost, koje se isplaćuju na poseban namjenski račun otvoren kod poslovne banke,

14) prihod od dividende i udjela u dobiti privrednog društva,

15) prihode od prodaje pokretnih stvari korišćenih u lične svrhe,

16) nasljeđe,

17) poklon učinjen između srodnika po krvi u pravoј liniji, bračnih i vanbračnih supružnika, braće i sestara, usvojenika i usvojioца,

18) pokloni ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou.

Član 36a.

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala:

- 1) na imovini stečenoj nasljeđem,
- 2) prenosom prava na imovini koji se vrši između bračnih i vanbračnih supružnika i srodnika po krvi u prvom nasljednom redu,
- 3) prenosom prava na imovini koji se vrši između razvedenih bračnih supružnika, a u neposrednoj je vezi sa razvodom,
- 4) prenosom prava na imovini **iz člana 36. stav 1. tačka 1) ovog zakona** koju je poreski obveznik imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje sedam godina prije izvršenog prenosa.

Član 52.

Ostalim dohotkom smatraju se:

- 1) prihodi po osnovu članstva u upravnim odborima, nadzornim odborima, odborima za reviziju i drugim organima i tijelima u kojima se plaća naknada za rad njihovih članova,
- 2) prihodi izabranih, imenovanih i postavljenih lica,
- 3) prihodi od bavljenja profesionalnom sportskom aktivnošću,
- 4) prihodi po osnovu djelatnosti tumača, vještaka, sportskih sudija i delegata, prevodilaca, estradnih umjetnika, samostalnih novinara i ostalih sličnih djelatnosti,
- 5) prihodi ostvareni po osnovu obligacionih ugovora (prihodi trgovačkih putnika, agenata, akvizitera i drugih lica koji te poslove obavljaju po osnovu naloga isplatioca),
- 6) sportske stipendije,
- 7) stipendije učenicima i studentima na redovnom školovanju iznad iznosa iz člana 8. stav 4. tačka 4) ovog zakona,
- 8) naknade učenicima na praktičnoj nastavi koja je ostvarena kod poslodavca iznad iznosa iz člana 8. stav 4. tačka 5) ovog zakona,
- 9) prihodi po osnovu razlike vrijednosti stečene imovine i dokazane visine sredstava za njeno sticanje,
- 10) prihodi ostvareni u skladu sa zakonom kojim se uređuje radni angažman na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera,**
- 11) svi drugi novčani ili nenovčani prihodi i koristi koje fizičko lice, poreski obveznik ostvari, osim dohodaka od ličnih primanja, samostalne djelatnosti, autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine, kapitala propisanih ovim zakonom, kapitalnih dobitaka i dohotka iz stranih izvora, ukoliko ovim zakonom nisu oslobođeni ili drugačije oporezovani.**

Član 52a.

- (1) Porez na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera plaća se u iznosu od 9 KM za svaki dan radnog angažovanja u skladu sa propisom kojim se uređuje radno angažovanje na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera.**
- (2) Porez iz stava 1. ovog člana plaća lice koje radno angažuje najkasnije do 20. u mjesecu za prethodni mjesec za sva radno angažovana lica u prethodnom mjesecu.**
- (3) Porez se plaća istovremeno sa uplatom doprinosa utvrđenih propisom kojim se uređuje plaćanje doprinosa.**
- (4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju rokove i način podnošenja prijava za porez iz stava 1. ovog člana.**

Član 53.

Poreska osnovica ostalog dohotka, **osim dohotka po osnovu radnog angažmana na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera**, predstavlja razliku između prihoda iz člana 52. ovog zakona i plaćenih doprinosa.

Član 61a.

(1) Porez na dohodak od samostalne djelatnosti koji nerezident ostvari povremenim obavljanjem djelatnosti, odnosno pružanjem usluga, plaća se po odbitku od ukupne naknade, odnosno dohotka, po stopi od 10% bez prava na priznavanje rashoda iz člana 17. ovog zakona, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

(2) Isplatilac koji nerezidentu isplaćuje dohodak iz stava 1. ovog člana, dužan je da odbije porez od ukupnog iznosa svakog pojedinačno isplaćenog dohotka nerezidenta i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske.

(3) Plaćeni porez po odbitku, u skladu s ovim članom, konačan je porez u vezi sa tim dohotkom nerezidenta.

(4) Ukoliko isplatilac prilikom isplate dohotka iz stava 1. ovog člana ne odbije i uplati porez po odbitku od tog dohotka, dužan je da obračuna i plati porez na isplaćeni iznos po stopi iz člana 4. ovog zakona za odgovarajuću vrstu dohotka.

(5) Ovaj član primjenjuju se i na isplate koje vrše obveznici poreza na dohodak iz ovog zakona nerezidentima pravnim licima.

Član 61b.

(1) Obveznik podnošenja poreskih prijava na osnovu ovog zakona dužan je da u rokovima propisanim ovim zakonom podnese prijavu Poreskoj upravi u kojoj iskazuje i sve prihode koji su u skladu sa ovim zakonom oslobođeni plaćanja poreza na dohodak.

(2) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje obrazac prijave, kao i način prijavljivanja ovih podataka.

Član 71a.

Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:

1) Pravilnik o porezu na dohodak radno angažovanog lica na sezonskim i drugim poslovima privremenog karaktera (član 52a),

2) Pravilnik o podnošenju prijave za prihode koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak (član 61b).